



Broj: 07-05-879-1/06
Mostar, 14.11.2006.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH " broj 35/05), tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije broj: 07-05-2-25/06 od 12.01.2006.godine, za provođenje javne nabavke po osnovu konkurentskog i pregovaračkog postupka , federalni ministar donosi :

RJEŠENJE

o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba,opreme i usluga

1. Adnan Aganagić, predsjednik komisije	350,00 KM
2. Irma Memić, član	300,00 KM
3. Zerina Konjhodžić, član	300,00 KM
4. Jadranko Janjić, član	300,00 KM
5. Nihad Pandžić, član	300,00 KM
6. Dijana Šehić, sekretar komisije	150,00 KM

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj: 07/2-05-2-133-3/06
Mostar, 10.11.2006.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije broj: 07/2-05-2-133-2/06 od 19.07.2006.godine, federalni ministar donosi:

R J E Š E N J E

o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za sprovođenje procedure po javnom oglasu, radno mjesto –Viši referent-blagajnik

I

Isplaćuje se naknada za rad članovima komisije kako slijedi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Adnan Aganagić, predsjednik komisije | 200,00 KM |
| 2. Zerina Konjhodžić, član | 200,00 KM |
| 3. Alma Sirko, član | 200,00 KM |

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva



MINISTAR

mr. Nedžad Branković



Broj: 07/2-49-634-2/06.
Mostar, 10.08.2006. god.

Na osnovu čl. 137. Zakona o upravi Federacije BiH (" Službene novine FBiH " , broj: 28/97. i 26/02.), Odluke Vlade Federacije BiH , broj: 319/04. od 24.06.2004.god. (" Službene novine FBiH " , broj: 39/04.) i Rješenja federalnog ministra o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o putnim prelazima, broj: 01-05-2-634/05. od 02. 06.2005.god., Federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

R J E Š E N J E

I

Članovima Komisije za izradu Pravilnika o putnim prelazima za rad u Komisiji pripada naknada u visini, i to:

1. BRKIĆ MEHMED, predsjednik - 590,00KM ✓
2. LONČAR DRAGUTIN, član - 500,00KM ✓
3. ŠKALJIĆ MIRZA, član - 500,00KM
4. ĐOZO VAHID, član - 500,00KM ✓
5. GAČANICA ZLATKO, član - 500,00KM

6. SPAHIĆ RASIM, tehn.osoblje - 300,00KM

II

Naknada iz tačke I ovog rješenja će se isplatiti po osnovu kriterija složenosti iz oblasti za koju je imenovana Komisija, te na osnovu obima i vrste poslova, specifičnosti zadataka i dužine rada kao i broja održanih sjednica i rokova za završetak poslova.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Imenovanim,
- Odj.finansijskih poslova,
- Arhiva.





Broj: 07-05-879/06
Mostar, 31.08.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba, opreme i usluga br.01-05-2-25/05, federalni ministar prometa i komunikacija, donosi:

RJEŠENJE

o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba, opreme i usluga za šest konkurentskih zahtjeva

1. Adnan Aganagić, predsjednik komisije	590,00 KM
2. Irma Memić, član	590,00 KM
3. Zerina Konjhodžić, član	590,00 KM
4. Željko Matoc, član	590,00 KM
5. Jadranko Janjić, član	500,00 KM
6. Nihad Pandžić, član	500,00 KM
7. Dijana Šehić, sekretar komisije	400,00 KM
8. Ana Čović, adm.-teh.posl.	400,00 KM

Obrazloženje

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05), a na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za višemjesečni rad na izradi tenderske dokumentacije i realizaciji šest konkurentskih zahtjeva, što ukupno iznosi 4.160.00 KM.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj:01-27-123-1/406
Mostar, 19.09.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije o primopredaji Lučke kapetanije Neum br.01-27-123-1, federalni ministar prometa i komunikacija, donosi:

R J E Š E N J E
o isplati visine naknade za rad članovima Komisije
o primopredaji Lučke kapetanije Neum

1. Miralem Boloban, predsjednik komisije	600,00 KM
2. Adnan Aganagić, član	600,00 KM
3. Irma Memić, član	600,00 KM
4. Josip Buljan, član	600,00 KM
5. Nihad Pandžić, član	500,00 KM

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05), a na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za rad i angažovanje članovima komisije, kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj: 07-05-2-1260-4/06
Mostar, 27.12.2006.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH”, br.39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba, opreme i usluga broj: 07-05-2-25/06, federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

RJEŠENJE
o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za
provođenje postupka javne nabavke goriva i maziva

I

Isplaćuje se naknada za rad članovima komisije kako slijedi:

1. Adnan Aganagić, predsjednik komisije	350,00 KM
2. Irma Memić, član	300,00 KM
3. Zerina Konjhodžić, član	300,00 KM
4. Jadranko Janjić, član	300,00 KM
5. Nihad Pandžić, član	300,00 KM
6. Dijana Šehić, sekretar kom.	250,00 KM
7. Majda Memić, adm.-teh.posl.	250,00 KM

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva



MINISTAR

mr. Nedžad Branković



Broj: 01/4-27-1262-1/06
Dana: 20.12.2006. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija o formiranju Komisije za implementaciju Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza broj: 01/04-27-12-952-2/06 od 20.09.2006. godine, a po dostavljenom izvještaju o obavljenom poslu, Federalni ministar prometa i komunikacija donosi:

RJEŠENJE

I

Komisiji za implementaciju Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza, dodjeljuje se novčana naknada u neto iznosu:

1. Smail Šarić, dipl.ing.saob – 1.500,00 KM
2. Željko Matoc dipl.ing.saob – 1.500,00 KM.

II

Zadatak Komisije je bio da pripremi računarski program koji će omogućiti primjenu Pravilnika o licenci, te prikupljanje, obradu podataka izdatih licenci i iskaznica za vozače, pripremu i izdavanje licenci za prijevoznike i obrazaca licenci za vozila, vođenje statistike, kao i izvještavanje nadležnih inspeksijskih organa o izdatim licencama i njihovom statusu.

Nakon pripreme i testiranja računarskog programa, Komisija je trebala instalirati program u svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove cestovnog prometa i organizovati obuku za osobe koje će raditi na poslovima izdavanja licenci.

III

Obzirom da je Komisija uspješno obavila svoj zadatak, te da je tačkom IV Rješenja broj: 01/04-27-12-952-2/06 od 20.09.2006. godine utvrđeno da članovima Komisije pripada novčana naknada, odlučeno je kao u tački I ovog Rješenja.

IV

Naknade iz tačke I ovog rješenja u neto iznosu isplatiće Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na njihove račune kod nadležne banke i na osnovu ugovora o djelu.

V

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja.

Dostaviti:

- imenovanim
- odjelu finansijskih poslova
- a/a



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima, te na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-1262-1/06 od 20.12.2006. godine,

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b, Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. SMAIL ŠARIĆ, Kneza Domagoja 11A, Mostar /u daljem tekstu: IZVRŠILAC/

zaključili su u Mostaru, dana 20.02.2007. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele da IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obavi poslove na zadacima – Rad u Komisiji za implementaciju Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza, rad komisije je trajao u periodu od 20.09.2006. do 18.12.2006. godine.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u neto iznosu od 1.500,00 KM, (slovima: hiljadupetstotina KM) isplata će se po ovome ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti putem žiro računa, broj: 161020000000090 putem "Raifeisen bank", račun korisnika:

Član 4.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



Broj: 01/4-27-1262-1-2/06
Mostar / 20.02.2007. god.

IZVRŠILAC

Šarić Smail

613 971 = 1.500,00
613 981 = 450,00
613 983 = 7,50

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima, te na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-1262-1/06 od 20.12.2006. godine,

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b, Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. ŽELJKO MATOC, Nedima Filipovića 19/I, Sarajevo /u daljem tekstu: IZVRŠILAC/,
zaključili su u Mostaru, dana 20.02.2007. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele da IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obavi poslove na zadacima – Rad u Komisiji za implementaciju Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza, rad komisije je trajao u periodu 20.09.2006. do 18.12.2006. godine.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u neto iznosu od 1.500,00 KM, (slovima: hiljadupetstotina KM) isplata će se po ovome ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti putem žiro računa, broj: 1610200000000090 putem "Raifeisen bank", račun korisnika:

Član 4.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

IZVRŠILAC



Broj: 01/4-27-1262-1-1/06
Mostar, 20.02.2007. god.

613 971 = 1509,00
613 981 = 450,00
613 983 = 7,50

Broj: 01/4-27-1262-2/06
Dana: 20.12.2006. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija o formiranju Komisije za izradu i implementaciju programa za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, broj: 01/04-27-12-952-3/06 od 20.09.2006. godine, a po dostavljenom izvještaju o obavljenom poslu, Federalni ministar prometa i komunikacija donosi:

RJEŠENJE

I

Komisiji za za izradu i implementaciju programa za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, dodjeljuje se novčana naknada u neto iznosu:

1. Smail Šarić, dipl.ing.saob – 1.500,00 KM
2. Željko Matoc dipl.ing.saob – 1.500,00 KM.

II

Zadatak Komisije je bio da pripremi računarski program koji će omogućiti izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za vozila kojima se obavlja prijevoz, prikupljanje, obradu podataka o izdatim rješenjima, vrstama prijevoza, praćenje izvršavanja zakonske obaveze prijevoznika da posjeduje važeće rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova.

Nakon pripreme i testiranja računarskog programa, Komisije je imala zadatak da instalira program u svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove cestovnog prometa i organizuje obuku za osobe koje će raditi na poslovima izdavanja rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova.

III

Obzirom da je Komisija uspješno obavila svoj zadatak, te da je tačkom IV Rješenja broj: 01/04-27-12-952-3/06 od 20.09.2006. godine utvrđeno da članovima Komsiije pripada novčana naknada, odlučeno je kao u tački I ovog Rješenja.

IV

Naknade iz tačke I ovog rješenja u neto iznosu isplatiće Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na njihove račune kod nadležne banke i na osnovu ugovora o djelu.

V

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja.

Dostaviti:

- imenovanim
- odjelu finansijskih poslova
- a/a



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima, te na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-1262-2/06 od 20.12.2006. godine,

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krdelja b.b, Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. ŽELJKO MATOC, Nedima Filipovića 19/I, Sarajevo /u daljem tekstu: IZVRŠILAC/,
zaključili su u Mostaru, dana 20.02.2007.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele da IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obavi poslove na zadacima – Rad u Komisiji za izradu i implementaciju programa za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, rad komisije je trajao u periodu 20.09.2006. do 18.12.2006. godine.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštovanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u neto iznosu od 1.500,00 KM, (slovima: hiljadupetstotina KM) isplata će se po ovome ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti putem žiro računa, broj: 1610200000000090 putem "Raifeisen bank", račun korisnika: _____

Član 4.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

Broj: 0114-27-1262-2-1/06
Mostar, 20.02.2007. god.

613 971 = 1500,00
613 581 = 450,00
613 983 = 750,00

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima, te na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-1262-2/06 od 20.12.2006. godine,

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b, Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. SMAIL ŠARIĆ, Kneza Domagoja 11A, Mostar /u daljem tekstu: IZVRŠILAC/,
zaključili su u Mostaru, dana 20.02.2007.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele da IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obavi poslove na zadacima – Rad u Komisiji za izradu i implementaciju programa za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, rad komisije je trajao u periodu 20.09.2006. do 18.12.2006. godine.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u neto iznosu od 1.500,00 KM, (slovima: hiljadupetstotina KM) isplata će se po ovome ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti putem žiro računa, broj: 161020000000090 putem "Raifeisen bank", račun korisnika:

Član 4.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



NARUČILAC

Broj: 01/4-27-12-1262-2-2/06
Mostar, 20.02.2007. god.

IZVRŠILAC

5000 ✓
613 971 = 1500,00
613 981 = 450,00
613 983 = 2150

Broj: 01-27-1132-9/05
Mostar, 15.08.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije za popis br.01-27-1132/05, federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

RJEŠENJE
o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za inventarisanje stalnih sredstava i sitnog inventara

1. Alma Sirko, predsjednik komisije	500,00 KM
2. Majda Memić, član	450,00 KM
3. Munevera Rahimić, član	400,00 KM

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05) i Elaborata o popisu stalnih sredstava, sitnog inventara i auto-guma i popisu potraživanja i obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2005.godine i Zapisnika br. 01-27-1132-2/05, 01-27-1132-3/05, 01-27-1132-6/05 i 01-27-1132-7/05, na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za rad i angažovanje članovima komisije, kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj: 01-04-27-874-1/06
Mostar, 26.12.2006.godine

Na osnovu člana 70 i 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH”, br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije broj: 01-04-27-874/06 od 21.08.2006.godine, federalni ministar donosi:

RJEŠENJE

o isplati visine naknade za rad članu Komisije za izradu Pravilnika iz Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

I

Isplaćuje se naknada za rad članu komisije Mensuru Hadžimusiću u iznosu od 1.200,00 KM.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva

MINISTAR
mr. Nedžad Branković

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija , ministar mr.Nedžad Branković
Braće Fejića bb, Mostar / u daljem tekstu :-NARUČILAC / i

2. Mensur Hadžimusić , Vrazova br.3-općina Centar, iz Sarajeva (JMBG
2306947172696) /u daljem tekstu : IZVRŠILAC /

Zaključili su u Mostaru , dana 26.12.2006.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele , da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA učestovati u izradi 15 Pravilnika iz Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, kao stručno lice . Posao će obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koje obavlja. IZVRŠILAC će ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u vremenskom periodu od 21.08.2006.godine -30.09.2006.godine.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u visini od 1.200,00 KM, a isplata po ovom ugovoru će se izvršiti za ugovoreni period. Naknada u navedenom iznosu će se uplatiti na račun izvršioca kod Gospodarske banke Filijala sarajevo broj _____ tekući račun broj _____

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period trajanja od 40 dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

mr. Nedžad Branković

Broj: 01-04-27-874-2/06
Mostar, 26.12.2006.godine

IZVRŠILAC

Mensur Hadžimusić



Broj: 01-04-27-874-3/07
Mostar, 12.02.2007.godine

Na osnovu člana 70. i 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 35/05), tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o imenovanju Komisije broj: 01-04-27-874/06 od 21.08.2006.godine, federalni ministar donosi:

RJEŠENJE

o isplati visine naknade za rad članu Komisije za izradu Pravilnika iz Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

I

Isplaćuje se članu komisije Miralemu Bolobanu naknada u iznosu od 1.200,00 KM za rad na izradi 12 Pravilnika iz Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje fin.-ekonom.posl.
- Arhiva





Broj: 08-14-10-1/06
Mostar, 13.02.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05), federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

RJEŠENJE
o isplati visine naknade za rad članovima Komisije
za stručnu kontrolu ugovora zaključenih sa Željeznicama FBiH
u 2005.god.

- | | |
|---|----------|
| 1. Josip Buljan, dipl.ing.građ., predsjednik komisije | - 550,00 |
| 2. Izet Mehinagić, dipl.ing.mašinstva, član | - 500,00 |
| 3. Hidajet Šerbo, dipl.ing.elektrotehnike, član | - 500,00 |
| 4. Adnan Aganagić, dipl.ecc, član | - 500,00 |
| 5. Ibrahim Mesihović, dipl.ecc, član | - 500,00 |
| 6. Majda Memić, ekonomista, stručno lice | - 300,00 |
| 7. Jadranko Janjić, administrativno-tehnički poslovi | - 300,00 |

Obrazloženje

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05) i Rješenja o prihvatanju Izvještaja Komisije o stručnoj kontroli izvršenja ugovora sa Željeznicama Federacije BiH Sarajevo zaključenim za 2005 godinu broj: 01-27-695-1/06 od 07.02.2006.godine, na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za rad i angažovanje članovima komisije, kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj:01-05-2-87-2/06
Mostar, 10.05.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/04 i 41/05), federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

RJEŠENJE

o isplati visine naknade za rad članovima Komisije za izradu Elaborata o stanju objekata Lučke Kapetanije Ostrožac

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Josip Buljan, predsjednik komisije | - 350,00 |
| 2. Amer Zilić, član | - 250,00 |
| 3. Adnan Aganagić, član | - 200,00 |
| 4. Majda Memić, adm.-teh.posl. | - 150,00 |

Obrazloženje

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05), na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za rad i angažovanje članovima komisije, kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva


MINISTAR
mr. Nedžad Branković



Broj: 07-34-1199-1/06
Mostar, 20.03.2006.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), Rješenja o imenovanju Komisije za izbor državnih službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija broj: 03-34-1678-1/05 od 16.12.2005.godine i Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 55/05), federalni ministar donosi:

RJEŠENJE

o isplati naknade za rad članovima komisije za izbor državnih službenika

I

Isplaćuje se naknada članovima Komisije za izbor državnih službenika U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kako slijedi:

1. Slobodan Ajvaz - 200,00 KM
2. Tomislav Zovko - 200,00 KM
3. Adnan Aganagić - 200,00 KM
4. Željko Matoc - 200,00 KM
5. Kenan Osmanagić - 200,00 KM

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Visina naknade članovima Komisije je određena na osnovu Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 55/05) i liste kandidata koji su pristupili stručnom ispitu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

Dostaviti :

- Članovima Komisije
- Odjeljenju finansijsko-ekonomskih poslova
- Arhiva.





Broj: 05-27-200-1/06
Mostar, 25.05.2006.godine

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05), federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

RJEŠENJE

o isplati naknade za rad članovima Komisije za izradu Izvještaja ocjene sigurnosti odvijanja prometa na cesti M-16.4 Bugojno-Noví Travník

Članovima Komisije ispred Federalnog ministarstva prometa i komunikacija isplaćuje se naknada kako slijedi:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Pavo Boban, predsjednik komisije | - 450,00 KM |
| 2. Amer Zilić, član | - 350,00 KM |

Obrazloženje


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03) i tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.39/04 i 41/05), i urađenog Izvještaja, a na prijedlog predsjednika komisije isplaćuje se naknada za rad i angažovanje članovima komisije, kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Odjeljenje ekon.-fin.posl.
- Arhiva





Broj: 01/4-27-12-223-3/06
Dana: 29.05.2006. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija o formiranju Komisije za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila, odnosno voditelja stanice tehničkog pregleda broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, federalni ministar prometa i komunikacija donosi:

RJEŠENJE

I

Utvrđuje se visina naknade za isplatu imenovanom osoblju iz tačke IX rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine za sređivanje prispjele dokumentacije prijavljenih kandidata, te pripremu i organizovanje instruktivne nastave za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila, te za sređivanje dokumentacije i izdavanje uvjerenja, koja će se isplatiti u iznosima:

1. prof.dr Ivan Filipović	1.200,00KM,
2. doc.dr Abidin Deljanin	1.000,00KM,
3. Ivan Ševo, dipl.ing.prom	1.000,00KM,
4. mr. Boran Pikula	850,00KM,
5. Dževad Bibić dipl.ing.maš	850,00KM,
6. Refik Hadžić, dipl.ing.saob	850,00KM,
7. Smail Šarić, dipl.ing.saob	1.000,00KM,
8. Željko Matoc, dipl.ing.saob	1.000,00KM,
9. Munevera Rahimić	250,00KM.

II

Naknade iz tačke I ovog rješenja u neto iznosu isplatiće Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na račune imenovanih kod nadležne banke i na osnovu ugovora o djelu.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja.



MINISTAR

mr. Nedžad Branković

Dostaviti:

- imenovanim
- odjelu finansijskih poslova
- a/a

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića b.b Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. doc.dr Abidin Deljanin, Bolnička br 48, Sarajevo, /u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 12.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila odnosno voditelja stanice tehničkog pregleda u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00KM (slovima: hiljadu KM), a na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-3/06 od 29.05.2006. godine. Isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu, a ista će se izvršiti na račun broj:

i broj kartice kod UNI- credit Zagrebačka banka, Branilaca 20. Sarajevo.

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića b.b Mostar /u, daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. mr. Boran Pikula, Envera Šehovića br.13, Sarajevo, /u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 12.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila odnosno vođitelja stanice tehničkog pregleda u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 850,00KM (slovima: osamstopedeset KM), a na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-3/06 od 29.05.2006. godine. Isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu, a ista će se izvršiti putem žiro računa broj: _____ osobni broj _____ kod HVB Central profit banka d.d. Sarajevo, Ferhadija 4.

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



NARUČILAC
Broj: 01/4-27-12-223-3-4/06
Mostar, 12.06.2006. godine

IZVRŠILAC
Boran Pikula

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića b.b Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Smail Šarić, dipl.ing.saob, Kneza Domagoja 11A, Mostar, /u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 12.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila odnosno voditelja stanice tehničkog pregleda u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00KM (slovima: hiljadu KM), a na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-3/06 od 29.05.2006. godine. Isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu, a ista će se izvršiti putem žiro računa broj: kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Šarić S-1

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića b.b Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc, dipl.ing.saob, Nedima Filipovića 19/I, Sarajevo, /u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 12.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila odnosno voditelja stanice tehničkog pregleda u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštovanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00KM (slovima: hiljadu KM), a na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-3/06 od 29.05.2006. godine. Isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu, a ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK, d.d. Sarajevo, račun broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića b.b Mostar /u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Munevera Rahimić, Zalik Z1 A1, Mostar, /u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 12.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za kontrolore tehničke ispravnosti vozila odnosno voditelja stanice tehničkog pregleda u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-2/06 od 26.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 250,00KM (slovima: dvjestopedeset KM), a na osnovu Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01/4-27-12-223-3/06 od 29.05.2006. godine. Isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu, a ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva primjerka zadržava svaka strana.



broj: 01/4-27-12-223-3-9/06
Mostar, 12.06.2006. godine

IZVRŠILAC
Rahimić M.



Broj: 01-06-27-31-89-2/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Hidajetu Šerbo, predsjednik Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Ćongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni Ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.

Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Računovodstvu
- a/a

Ministar

mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-3/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Hamdiji Kulović, zamjenik predsjednika Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Čongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.


Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Računovodstvu
- a/a


Ministar
mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-4/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Neveni Vokić, član Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Ćongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.

Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanj
- Računovodstvu
- a/a


Ministar
mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-5/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Sabaheti Ćongo, član Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Ćongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.


Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanoj
- Računovodstvu
- a/a


Ministar
mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-6/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Ivanu Milinković, član Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Čongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.


Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Računovodstvu
- a/a


Ministar
mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-8/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Kenanu Osmanagić, član Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 300,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Ćongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.

Prilikom utvrđivanja naknade za učeće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 300,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Računovodstvu
- a/a

Ministar
mr. Nedžad Branković



Broj: 01-06-27-31-89-7/06
Mostar, 10.10.2006.godine

Na osnovu tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" broj: 39/04 i 41/05), donosim

RJEŠENJE

Ibrahimu Voljevica, član Radne grupe za izradu "Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH" za učeće u radu Radne grupe u mjesecu juni – septembar tekuće godine, pripada naknada u iznosu od 600,00 KM.

Obrazloženje

Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-06-27-31-89/06 od 01.06.2006. godine imenovana je Radna grupa za izradu Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH u sastavu Hidajet Šerbo, predsjednik, Hamdija Kulović, zamjenik predsjednika, Nevena Vokić, Sabaheta Ćongo, Ivan Milinković, Ibrahim Voljevica, članovi, te je istovremeno određeno da stručno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kenan Osmanagić.

Nakon izvršenog radnog zadatka Radna grupa Federalnom ministru prometa i komunikacija dostavila je navedeni dokument, koji su Federalni ministar i Vlada Federacije BiH u cjelosti prihvatili.


Prilikom utvrđivanja naknade za učešće u radu Komisije, vodilo se računa o složenosti radnog zadatka, obimu posla, dužini rada i potrebnoj stručnosti. U skladu sa navedenim kriterijima utvrđena je visina naknade u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor donosiocu rješenja.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Računovodstvu
- a/a


M i n i s t a r
mr. Nedžad Branković

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija , ministar mr.Nedžad Branković
Braće Fejića bb, Mostar / u daljem tekstu : NARUČILAC / i

2.Ivan Milinković, iz Mostara /u daljem tekstu : IZVRŠILAC /

Zaključili su u Mostaru , dana 28.12.2006.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele , da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima izrade „ Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH „ . Posao će obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koje obavlja. IZVRŠILAC će ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u vremenskom periodu od 01.06.2006.godine -15.07.2006.godine.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u visini od 600,00 KM, a isplata po ovom ugovoru će se izvršiti za ugovoreni period. Naknada u navedenom iznosu će se uplatiti na račun izvršioca kod poslovne UniCredit Zagrebačke banke broj _____ , tekući račun broj _____

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period trajanja od 45 dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



Ivan Milinković

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija , ministar mr. Nedžad Branković
Braće Fejića bb, Mostar / u daljem tekstu : NARUČILAC / i

2. Sabaheta Ćongo, Omladinskih radnih brigada br.6, iz Sarajeva /u daljem tekstu :
IZVRŠILAC /

Zaključili su u Mostaru , dana 28.12.2006.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele , da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima izrade „ Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH „ . Posao će obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koje obavlja. IZVRŠILAC će ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u vremenskom periodu od 01.06.2006.godine -15.07.2006.godine.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u visini od 600,00 KM, a isplata po ovom ugovoru će se izvršiti za ugovoreni period. Naknada u navedenom iznosu će se uplatiti na račun izvršioca kod poslovne Upi banke d.d. Sarajevo broj _____ tekući račun broj _____

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period trajanja od 45 dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

mr. Nedžad Branković

Broj: 01-06-27-31-89-5/06
Mostar, 28.12.2006.godine

IZVRŠILAC

Sabaheta Ćongo

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija , ministar mr.Nedžad Branković
Braće Fejića bb, Mostar / u daljem tekstu : NARUČILAC / i

2. Nevena Vokić, Zmaja od Bosne br.61, iz Sarajeva /u daljem tekstu : IZVRŠILAC /

Zaključili su u Mostaru , dana 28.12.2006.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele , da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima izrade „ Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH „ . Posao će obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koje obavlja. IZVRŠILAC će ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u vremenskom periodu od 01.06.2006.godine -15.07.2006.godine.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u visini od 600,00 KM, a isplata po ovom ugovoru će se izvršiti za ugovoreni period. Naknada u navedenom iznosu će se uplatiti na račun izvršioca kod poslovne Upi banke d.d. Sarajevo broj _____ tekući račun broj _____

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period trajanja od 45 dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC



mr. Nedžad Branković

Broj: 01-01-27-31-89-4/06

Mostar, 28.12.2006.godine

IZVRŠILAC

Nevena Vokić

Nevena Vokić

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija , ministar mr. Nedžad Branković
Braće Fejića bb, Mostar / u daljem tekstu :-NARUČILAC / i

2. Hamdija Kulović, dr. Adolfa Goldebergera br.2 , iz Zenice /u daljem tekstu :
IZVRŠILAC /

Zaključili su u Mostaru , dana 28.12.2006.godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele , da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima izrade „ Politike privatizacije sektora telekomunikacija u Federaciji BiH „ . Posao će obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koje obavlja. IZVRŠILAC će ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u vremenskom periodu od 01.06.2006.godine -15.07.2006.godine.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u visini od 600,00 KM, a isplata po ovom ugovoru će se izvršiti za ugovoreni period. Naknada u navedenom iznosu će se uplatiti na račun izvršioca kod poslovne Upi banke d.d. Sarajevo broj _____ tekući račun broj _____

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period trajanja od 45 dana.


Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Hamdija Kulović

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Šutalo Stojan Domovinskog rata bb Neum / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 420,00 KM, (četiri stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj:
kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 01-04-27-622-1/06
Mostar, 21.08.2006. godine



IZVRŠILAC

Šutalo S.

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 315,00 KM, (tri stotine petnaest KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana

NARUČILAC

Broj: 01-04-27-622-1/06
Mostar, 21.08.2006. godine



IZVRŠILAC

Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Petar Obradović, Neum bb/ u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 315,00 KM, (tri stotine petnaest KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.


Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC


Broj: 01-27-844/06
Mostar, 21.08.2006. godine



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Šutalo Stojan Domovinskog rata bb Neum / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 07.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 360,00 KM, (tri stotine šezdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Šutalo Stojan

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 07.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 270,00 KM, (dvije stotine sedamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Petar Obradović, Neum bb/ u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 07.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 270,00 KM, (dvije stotine sedamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Šutalo Stojan Domovinskog rata bb Neum / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 30.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 420,00 KM, (četiri stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: _____ kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 01-04-27-622-3/06
Mostar, 30.12.2006. godine

IZVRŠILAC

Šutalo

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/

zaključili su u Mostaru, dana 30.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 315,00 KM, (tri stotine petnaest KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.


Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC


Broj: 01-04-27-622-5/06
Mostar, 30.12.2006. godine

IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Petar Obradović, Neum bb/ u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 30.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 01-04-27-622-1/06 od 23.06.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 315,00 KM, (tri stotine petnaest KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 01-04-27-622-4/06
Mostar, 30.12.2006. godine

IZVRŠILAC

P. Obradović

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 30.03.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04/4-27-113-3/06 od 08.03.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 220,00 KM, (dvije stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Kranjčevića 9 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/

zaključili su u Mostaru, dana 30.03.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04/4-27-113-3/06 od 08.03.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 220,00 KM, (dvije stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.


Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04/4-27-113-3/06
1 Mostar, 30.03.2006. godine

IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 30.03.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04/4-27-113-3/06 od 08.03.2005. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 220,00 KM, (dvije stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.


Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04/4-27-113-3/06
Mostar, 30.03.2006. godine

IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 03.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 640,00 KM, (šest stotina četrdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04-27-447/06
Mostar, 03.05.2006. godine



IZVRŠILAC

Miralem Boloban

✓

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 03.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 480,00 KM, (četiri stotine osamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04-27-442-106
Mostar, 03.05.2006. godine



IZVRŠILAC

[Handwritten signature]

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 03.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 480,00 KM, (četiri stotine osamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana,

NARUČILAC

Broj: 04-27-371-447-2/06
Mostar, 03.05.2006. godine



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 29.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 620,00 KM, (šest stotina dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj:
kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana

NARUČILAC

Broj: 04-27-371-1/06
Mostar, 03.05.2006. godine



IZVRŠILAC

Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 29.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 465,00 KM, (četiri stotine šezdeset pet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC



Broj: 04-27-371-1/06
Mostar, 29.05.2006. godine



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 29.05.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 465,00 KM, (četiri stotine šezdeset pet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04-27-371-2/06
Mostar, 29.05.2006. godine

IZVRŠILAC

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 24.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 880,00 KM, (osam stotina osamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj:
kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 24.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 660,00 KM, (šest stotina šezdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 24.06.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 660,00 KM, (šest stotina šezdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.


Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04-27-371-1/06
Mostar, 24.06.2006. godine



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 1 180,00 KM, (jedna hiljada jedna stotina osamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 0127/184/06
Mostar, 21.08.2006. godine

IZVRŠILAC



[Handwritten signature]

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 885,00 KM, (osam stotina pet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.


Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC


Broj: 01H27-845/06
Mostar, 21.08.2006. godine



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 21.08.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 885,00 KM, (osam stotina pet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 04-27-371-2/06
Mostar, 21.08.2006. godine

IZVRŠILAC

[Signature]



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 15.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 780,00 KM, (sedam stotina osamdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

Miralem Boloban S.

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 15.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 585,00 KM, (pet stotina osamdesetpet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 15.09.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 585,00 KM, (pet stotina osampet KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.


U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 04.10.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 840,00 KM, (osam stotina četrdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 01/127-1037/06
Mostar, 04.10.2006. godine

IZVRŠILAC



Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 04.10.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 630,00 KM, (šest stotina trideset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.


U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 04.10.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 630,00 KM, (šest stotina trideset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.


U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Miralem Boloban dipl.ing.pomorskog transporta Pomolska 11 Konjic / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 18.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 320,00 KM, (tri stotine dvadeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod UNI- credit Zagrebačka banka broj

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



NARUČILAC

Broj: 01-27-1007-1/06
Mostar, 18.12.2006. godine

IZVRŠILAC

Miralem Boloban

U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Željko Matoc dipl.ing.saob Nedima Filipovića 19 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 18.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštivanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 240,00 KM, (dvije stotine četrdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Broj: 01-59-1004-1108
Mostar, 18.12.2006. godine

IZVRŠILAC

Željko Matoc



U skladu sa članom 600. Zakona o obligacionim odnosima

1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Trg Ivana Krndelja b.b Mostar / u daljem tekstu NARUČILAC/

i

2. Adnan Aganagić dipl.ecc. Sagrdžije broj 12 Sarajevo / u daljem tekstu IZVRŠILAC/,

zaključili su u Mostaru, dana 18.12.2006. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele, da će IZVRŠILAC za potrebe NARUČIOCA obaviti poslove na zadacima – Rad u komisiji za provjeru stručnosti i osposobljenosti kandidata za za sticanje zvanja – upravljač čamca u skladu sa Rješenjima Federalnog ministra prometa i komunikacija broj: 04-27-371-1/06 i broj: 04-27-371-2/06 od 12.04.2006. godine, te da će posao obavljati kontinuirano u obimu u kojem su se ugovorne strane saglasile.

Član 2.

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovoreni posao izvršiti kvalitetno i uz puno poštovanje uobičajenih standarda i propisa koji se odnose na vrstu poslova koji se obavljaju.

Član 3.

NARUČILAC se obavezuje da će na ime naknade za obavljanje poslova IZVRŠIOCU isplatiti naknadu u iznosu od 240,00 KM, (dvije stotine četrdeset KM) isplata će se po ovom ugovoru izvršiti najkasnije do 15-og u narednom mjesecu, ista će se izvršiti na tekući račun broj: kod RAIFFEISEN BANK broj:

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja od 90 (devedeset) dana.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je Sud u Mostaru.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetana primjerka od kojih po dva (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.



IZVRŠILAC

